

Bona tataiso
ya matitjhere
kahara khafara e
morao



Mofumahadi Angie
Motsekga, letona la
Lafapha la Thuto ya
Motheo.



Mong. Enver Surty,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo.


Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika
Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.
Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatsi Letona la Thuto
ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha
la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretweng ho netefatsa
tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang
tse tsheletseng. Jwale ka e nngwe ya dintlhha tsa bohlokwa
tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse
ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse
hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo
tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso
di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi,
le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa
kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere
mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho
kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba
tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka
buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere,
o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa
tshebetso.



SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-11-9
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781920 458119



ISBN 978-1-920458-11-9

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti ya | Buka ya |




basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phapusi:



E hiopisitswe ho
latela lenane thuto
la CAPS

YALAPENG
SESOTHO PUO

Buka ya |
Kotara ya | & 2



Alfabete



Aa



Bb



Cc

Dd



Ee



Ff



Gg



Hh



Ii



Jj



Kk



Ll



Mm

Nn



Oo



Pp




Qq



Rr

Ss



Tt



Uu



Vv



Ww

Xx



Yy



Zz



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Sixth edition 2016

ISBN 978-1-920458-11-9

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

TATAISO YA MATITJHERE- KEREITI YA I PUO YA LAPENG

Buka ena ya tshebetso e tshwanetse e sebediswe le dithusa thuto tse ding.

Sebedisa buka ena le dithusa thuto tse ding ho tswellisa kgolo ya barutwana ya dikgopolo tsena:

- Ho tshwara buka: Tsela e nepahetseng yah o tshwara le ho phetla leqephe bukeng.
- Sebopoho sa buka: Leqephe le ka pele, leqephe le morao, sehlooho le lenaneo la ditaba.
- Tatellano : Ho bala ho tloha pele ho leba morao, hotloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimo ho leba tlaase.

DIKELETSO TSA HO RUTA

Ho mamela le ho bua

Bala Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng)

Netefatsa hore barutwana ba hao ba tsebahatswa dipaleng, diraemeng tse kgutshwane, dithothokiso le dipina beke e nngwe le e nngwe. Re kentse tse ding Bukatshebetsong ena.

Puisano ka ditshwantsho

• Tataisa barutwana ho:

- bona le ho buisana ka dintho ditshwantshong(boholo, sebopoho, mmala le bongata)
- halosa ditshwantsho ka ho botsa dipotso ke:mang, eng, kae, neng, hobaneng, eng e etsahetseng pele , ke eng se etsahetseng morao?
- ho qapa pale ya tlelase(bolelele bo tla supuwa ke boemo ba morutwana ba tswelopele)
- Dumella morutwana ka mong ho phethela motswalle pale ya tlelase.
- Amanya ho ngola pale ya tlelase (CAPS Puo ya Lapeng, leqephe 12, ho ngola ho arolelanwang). Fifatsa tshebediso e nepahetseng ya karohanyo ya mantswe le tshebediso ya matshwao.
- Dumella barutwana ho bala le wena pale ya tlelase.
- Kopa barutwana ho sehela mela ka tlaase kapa ho etsa sedikadikwe medumong le/kapa tlotlontsweng ya beke paleng ya tlelase.

Ho bala

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng) leq12-18,mabapi le dikarolo tsa sehlooho tsa ho ruta ho bala. (Dithothokiso: Tadima tataiso ya matitjhere e akaretsang)

Ho ngola

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao(Sesotho Puo ya Lapeng) leq 18-19 mabapi le mongolo wa letsoho, le tsela ya ho ngola.

Etsa tse latelang letsatsi le letsatsi:

- ho tshwara ho nepahetseng ha dikerayone le dipensele
- tatellano: ho ngola ho tloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimoho leba tlaase
- tshebediso ya diseterape ho bontsha popo le tatellano e nepahetseng ya dithaku

Hopola tse latelang:

• Ho rata ha barutwana ho fapane.Ho bohlokwa hore barutwana ba tjhesehiswe ka ho bona, ka ho utiwa le ka ho ama (ka diteko) ho re ba ithute ka phetahalo.

• Ho ithuta ho hloka phetapheto

• Ha dithokutlo tsa morutwana di sahola ka tekano, ba nehwe monyetla wa ho etsa boikgathollo dibukeng tsa bona tsa dihlakiso tsa A4 tse se nang mela.

• Barutwana ba tshwanelo ho etsa hore ba rutehe, kahoo boikgathollo bo tshwanelo ho etswa pele ba ka ngola, mohlala: **Medumo:** E re barutwana ba bope medumo ka letsopa pele ba e ngola.

Tlotlontswe: Neha barutwana monyetla wa ho bopa mantswe ba sebedisa dikarete tsa ditlhaku.


Kutlwisiso: Barutwana ba arabe ka molomo dihlopheng tsa bona pele ba ka di ngola. Ha moetapele wa sehlopha a botse dipotso ha ba bang ba ntse ba fumana dikarabo mme ba arabe.

Ho kgetha mantswe a ho qetela dipolelo: Neha dihlopha diseterape tsa ho ngola tse sa fellang le dikarete tsa mantswe. Barutwana ba qetella dipolelo ka ho beha dikarete tsa mantswe ka nepo.

Ela hloko:

Nakong yah o sebetsa ha dihlopha/boikgathollo, neha moetapele wa sehlopha sete ya dikarabo hore a kgone ho tataisa sehlopha sa hae.

Sehlopha
sa



ya SESOTHO



Buka ena ke ya:

SESOTHO
Buka
I

Tema 1: Sekolo

1 Etsa seo ba se etsang	2	Kgethollo ya ho bona: Etsa sedikadikwe ho e fapaneng le tse ding moleng ka mong	Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Etsisa meemo ya bana ditshwantshong Tsamaelano ya ditho		Ho bala: Supa se kotsi setshwantshong. Halosa hobaneng se le kotsi. Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa	Ho bala tereisa mme o latelle ka mahlo: Nyalanya dikarete tsas mantswe le mantswe ana. Boikgathollo
2 Mmele	4		
Dikarolo tsa mmele Mamele mme o supe karolo tse nepahetseng tsa mmele Seha disehwa tsa mmele o di mamarisetse setshwantshong se nepahetseng			
3 Letsoho letshehadi	6		
Bong ba lehlakore Teresa le letona le le letshehadi mme o bale menwana			
4 Botana le botshehadi	8		
Bong ba lehlakore Bontsha letshehadi le letona le le letshehadi Ho ngola: tereisa			
5 Ho ithuta ho ngola lebitso la hao	10		
Ho ngola: Ho kgetholla ka pono, bona mme o dikadike ditlhaku tsa lebitso la hao Kwetlisa ho ngola lebitso la hao Mela e yang tlaase: taka dithupa tsa folaga, le makala a dipalesa			
6 Ba ho kae?	12		
Boemo sebakeng: ho bua, kutlwiso ya tlaase ho, kamorao ho. Bolela hore bana bana ba hoka.			
7 Medumo	14		
Bokgoni ba kulto: E etsa modumo ofe? Nae etsa modumo o hodimo kapa o tlaase?			
8 Boipaballo	16		
Ho bua: Supa se kotsi setshwantshong. Halosa hobaneng se le kotsi. Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa			
9 Bapisa	18		
Kgethollo ya pono, tshebetso e ntlo ya dithokutlo. Taka mola ho bapisa ledinyane ka leng ho mmalona. Kutlo : Phoofolo ka nngwe e etsa modumo ofe?			
10 Phaposi ya ho ithuta	20		
Kutlwiso ya pono, ho bua: Bolela dintho tse fumanwang phaposing ya ho ithuta. Ke dife tseo le nang le tsona phaposing ya hen?			
11 Hlabula le mariha	22		
Mebala le nako tsa selemo: Etsetsa diaparo tseo re di aparang hlabula sedikadikwe se sekugbedumme tsa mariha ka o bolou.			
12 Bohlweki	24		
Etsetsa dintho tseo re di sebedisang bakeng sa ho hlweka sedikadikwe. Ho ngola: Latella meizi ka mahlo.			
13 Metswalle	26		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: a Bitsa modumo ebe o a o khalar, mme o o fumanne o o etsetse sedikadikwe.			
14 Tlhaku a	28		
Kwetlisa ho ngola tlhaku. Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se qalang ka modumo a Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse sedikadikwe. Nyalanya mebal le dibopeho			
15 A re bapaleng mmoho	30		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o o khalar, o fumanne mme o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo (tereisa mme o fumanne) ho latella ka mahlo			
16 Tlhaku s	32		
Kwetlisa ho ngola tlhaku. Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se qalang ka modumo s Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse sedikadikwe. Nyalanya mebal le dibopeho			



Tema 2: A re bapaleng mmoho

17 Re a bapala mmoho	34		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o o khalar, o fumanne ebe o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Tereisa mela e matheba ya dibopeho tsa diphoofolo.			
18 Tlhaku e	36		
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise ho ngola tlhaku e Etsa sedikadikwe setshwantshong se qalang ka modumo e Tlatsa dikgeo ka tlhaku e hore mantswe a nyalane le ditshwantsho			
19 Re a bapala	38		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo ebe o wa o khalar, jwale o fumanne mme o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella dipaterone			
20 Tlhaku i	40		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku i Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa i sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka i hore mantswe a nyalane le ditshwantsho			
21 Diphoofolo tsa setswalle	42		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo o be o o khalar, ofumane mme o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Ho latella meizi ka mahlo: thusa mokganni ho fiha pheletsong ya mmila.			
22 Tlhaku r	44		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku r Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo r sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka r hore ditshwantsho di nyalane le mantswe.			
23 Titjhere ya ka	46		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: t Bitsa modumo, o o khalar ebe o a o fumanne o o etsetse sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe lemantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone			
24 Tlhaku t	48		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku t Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa t sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya t ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane			
25 Re a thusana	50		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: o Bitsa lentswe mme o le khalar, jwale le fumanne e be o le etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kutlwiso ka bona: sebedisa ditshwantsho ho bolela pale.			
26 Tlhaku o	52		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se qalang ka modumo n Tlatsa dikgeo ka tlhaku n ho nyalanya mantswe le ditshwantsho			
27 Mmino	54		
Bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: n Bitsa modumo mme o o khalar, ebe o wa o fumanne o o etsetse sedikadikwe.			
28 Tlhaku n	56		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku n Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa n sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya n hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.			
29 Re ya hae	58		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modum: u Bitsa modumo mme o o khalar, jwale o o fumanne mme o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Qetella dipaterone.			
30 Tlhaku u	60		
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku u Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo n sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku u hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.			
31 Re fihlile hae hantle	62		
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modum: g Bitsa modumo mme o o khalar, jwale o o fumanne o o etsetse sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Etsa setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang sekolong tsatsi ka leng.			
32 Tlhaku g	64		
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku g Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa g sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku g hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.			



Tema 3: Kamora sekolo



33 Re ja hantle	66	nyalane Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetse sedikadike Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Tadima setshwantsho mme o etsetse ditlhwana tshele didikadike.		
34 Tlhaku b	68	Tereisa mme o latelle.: Thusa bese ho fihla ntlong e nnge le e nngwe meizing Ho ngola:Tereisa mme o kwetlise tlhaku b Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo b sedikadike. Tlatsa dikgeo ka tlhaku b hore mantswe anyalane le ditshwantsho Etsa ditshwantsho tsa mantswe a qalang ka tlhaku b.
35 Ka mora nako ya sekolo	70	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo mme o o khalare,ebe o a o fumana o o etsetse sedikadike Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Kopanya difahleho le maikutlo
36 Tlhaku y	72	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku y Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa y sedikad
37 Dipapadi	74	Ho bua ka ditshwantsho Modumo: d Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane o o etsetse sedikadike Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Nyalanya bolo ho papadi
38 Tlhaku d	76	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku d Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa d sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku d hore mantswe le ditshwantsho di
39 Seithati	78	Bua ka ditshwantsho Ho baladipolelo Modumo:w Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o o fumane o o etsetse sedikadike. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Bona dipahang
40 Tlhaku w	80	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku w Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa w sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku w ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane Ho bala: Khalara lentswe le nepahetseng le nyallanang le setshwantsho
41 Ntate	82	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: f Bitsa modumo o o khalare,ebe o a o fumana, o o etsetse sedikadike. Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
42 Tlhaku: f	84	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku f Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo f sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
43 Mosebetsi wa hae	86	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: v Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o a o fumane mme o o etsetse sedikadike. Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya karete ya mantswe le mantswe ana Modumo: Tlatsa dikgeo ka tlhaku v ho etsa ho mantswe le ditshwantsho di nyalane. Jwale tereisa tumanosi
44 Tlhaku v	88	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku v Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa v sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya v hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
45 Enwa ke Mme	90	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: h Bitsa modumo ebe o a o khalara,jwale o fumane ebe o o etsetse sedikadike. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le ditshwantsho tsena. Bohlale ka pono: sebedisa ditshwantsho ho pheta pale.
46 Tlhaku h	92	Tereisa mme o kwetlise tlhaku h Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa h sedikadike. Tlatsa dikgeo ka tlhaku h ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Taka setshwantsho sa dintho tse qalang ka modumo h
47 Phomola	94	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumana o o etsetse sedikadike. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa ho bala le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya matheba beseng.Taka difahleho fenesetering mme o di khalare.
48 Tlhaku f	96	Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku ya z Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa z sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku z hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

Tema 4: Lelapa la heso

49 Jomo o lokisa baesekele	98	Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetse sedikadike Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe ho mantswe ana Ho latella ka mahlo o sebedisameizi> Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong Hlalo setsa motswalla sena.
50 Tlhaku j	100	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadike. Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le ditshwantsho di nyalane. Khalara dibopeho ka tlhaku j e le tshehla
51 Nkgongo le ntatemoholo	102	Ho bua ka ditshwantsho Ho bala polelo Modumo: c Bitsa modumo o o khalare,ebe o a o fumane, jwale o o etsetse sedikadike Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone
52 Tlhaku c	104	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku c Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo c sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku c hore mantswe a nyallane le ditshwantsho
53 Rangwane le mangwane	106	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetse sedikadike. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishingin
54 Tlhaku k	108	Tereisa mme o kwetlise tlhaku k Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa k sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku k hore mantswe le ditshwantsho di nyalane
55 Ho thusana	110	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo l Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane o be o o etsetse sedikadike Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Kgethollo ka pono: Etsa sedikadike se skugubedu naming, se bolou sesepeng le se setala ditholwaneng.
56 Tlhaku l	112	Tereisa mme o kwetlise tlhaku l Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa l sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku l hore mantswe le ditshwantsho di nyalane
57 Pabollo o dilemo di tshelela kajeno	114	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: p Bitsa modumo, o o khalare, ebe o a o fumane jwale o o etsetse sedikadike Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka dikerese hodima kuku ena ho bonitsha dilemo tsaa hao.
58 Tlhaku p	116	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadike. Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
59 Re ja nama	118	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: m
60 Tlhaku m	120	Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetse sedikadike Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka setshwantsho sa ba lelapa leno.
61 Re hlatswa dijana	122	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku m Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadike. Tlatsa dikgeo ka tlhaku m hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
62 Tlhaku q	124	Ho ngola : Tereisamme okwetlise tlhaku q Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo q sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
63 Serapa sa diphoofofolo	126	Ho ngola: Tereisamme okwetlise tlhaku q Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo q sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
64 Tlhaku x	128	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadike Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane

1 Etsa seo ba se etsang



Ha re etseng


Etsisa bana bana .



Tshwara
hlooho



Tshwara
mahetla



Tshwara
mpa




Tshwara nko




Tshwara
mangwele



Ntsha
leleme




Kwala
mahlo



Tshwara
menwana



Bula
menwana
haholo



Otlolla letsoho



Tshwara
hlooho



Tshwara
hodimo




Ikotlolle haholo




Mamela titjhere.
Supa setho sa mmele se nepahetseng.

mahlo
nko
molomo
mahetla
sefuba
sephaka
mpa






hloooho
moriri
tsebe





Ha re ngoleng

Seha diphaka le maoto. Di kgomaretse moo ho nepahetseng.
Kgabisa setshwantsho ka mebala. Hopola ho etsa sef ahleho.



Letsoho le letshehadi




Ha re etseng
setshwantsho



Taka letsoho la hao le letshehadi.

Letshehadi






Ha re etseng
setshwantsho

Taka letsoho la hao le letona ebe
o bala menwana ya hao.

Letona




Botona le botshehadi



Ha re etseng


Ema jwalo ka ngwana ya setshwantshong.
Bontsha letsaho la hao le letona.
Bontsha letsaho la hao le letshehadi.
Bontsha letsaho leo o ratang ho ngola ka lona.
Bontsha leoto leo o ratang ho raha ka lona.






Ha re fumaneng


Etsa dikgwеле dibalunung tsena.




Etsa dithupa tsa dipompong tsena.



Thusa notshi ho fumana dipalesa.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.



Ho ithuta ho ngola lebitso la hao



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe
tlhakung e qalang ya
lebitso la hao.

E ngole hangata.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z	

Etsa sedikadikwe tlhakung tse ding tsa lebitso la hao.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Lebitso:

Sefane:




Ha re ngoleng




Etsa dithupa tsa difolakga tsena.




Etsa dikutu tsa dipalesa tsena.



Thusa tshwene ho fumana ngvana wa yona.



Thusa moshanyana ho fofisa khaete.



Ba ho kae?



Ha re etseng

Bolela hore bana ba ho kae.



ka tlasa
lebokose

ka ntle ho
lebokose



pela ka



ka hara lebokose

o sututsa ka


mora



o dutse
mahareng



o hulela ka pele



ka pela
setulo



o dutse
setulong



ka tlasa setulo



o eme hodima
setulo



ka mora setulo




pela setulo



Ha re etseng

Bolela hore na e etsa modumo e jwang mme o etse sedikadikwe ho e etsang modumo o moholo.





Tse sa dumellaneng le tse ding



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho tse sa dumellaneng le tse ding.





Ha re etseng

Ke eng e kotsi setshwantshong sena? Hobaneng ntho ena e le kotsi?







kgomo

petsana

podi

konyana

tsuonyana

kolojana

letata

Phaposi ya ho ithuta



Ha re etseng

Shebang setshwantsho mme le buisane ka seo le se bonang.




mokotlana

motsheare




samentjhisi



senomaphodi




apole



bolo



kgati




dibuka



phosuetara




malepa



dikerayone




pensele




sekgomaretsi



sekere




rula



raba



pene le pampiri



pente



seyalemoya



khomputa




borashe ba ho
penta



Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang hlabula, o di tlotsa ka mmala o **mokgubedu**.



Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang mariha o di tlotsa ka mmala o **motala**.



Hlabula

Letsatsi:



Mariha



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe dinthong tseo o di sebedisang mabapi le bohlweki.





Ha re ngoleng

Thusa banana bana hore ba fumane diborashe tsa ho hlatswa meno.
Sebedisa pensele ho di fumana.






Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Amo le Ati.




Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

ahlama





Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela mediumo.

Amo	ala	aka
ata	Ati	ama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.



Boikgathollo


Etsa setshwantsho sa hao.

Tlhaku a



Ha re ngoleng


Ngololla lentswe lena.



aneha



ahlama








a a a a a a

A A A A



Ha re etseng


Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa a.





Ha re etseng

Fumana o etse sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le sa pele.



Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

a

a d

b


a

b



Ha re etseng

Fumana sebopoho setshwantshong se tshwanang le se ka lebokoseng.
Kgabisa ka mmala o tshwanang.



A re bapaleng mmoho



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	s	e	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a

serubele





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

Seipati	sehlahla	sontaha
sefate	seipone	Sello



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Seipati le Sello ba dutse.




Boikgathollo

Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



Thusa moshanyana hore a kore.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.





Tlhaku S




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



sesepa



Ss



seeta

s s s s s

S S S S




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **S**.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **S** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



Re bapala mmoho




Ha re baleng



ABC

Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	e
e	c	e	a
a	o	e	a
s	e	a	c

Ati o eme.

emere





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

eme	lema	kena
besa	wena	seha



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.




Ati o eme.



Boikgathollo





Kopanya matheba hore o bone phoof olo.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



epa

E e




emere

e








E





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya e.



IO



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku e sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.



Etsa mola ho tlaha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

I _ shom _

_ m _ r _

p _ ns _ _

I _ h _



IO





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng

Itu o a dumedisa.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



i	n	m	u
a	w	i	n
i	o	u	i
m	i	n	u

inama





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

itu	itlotsha	inela
bina	podi	inola



Ha re ngoleng




Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.

Itu o a dumedisa.



Boikgathollo


Qetella dipaterone tsena.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



I i



inama





i :

I I




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya i.




Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka i.



pod _



tlhap _



z _ p _



le _ no

O latelwa ke ntja



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Rapelang le Refilwe.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ruta	rata	roma
robala	raha	reka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.


Rapelang le Refilwe.



Latela tsela ena ho thusa mokganni ho qetella lebelo.




Boikgathollo






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



rathas

Rr

raqhwe






r r

R R




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **r**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **r** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



oka

obala

aha

walla

akgadi

le ato

ulela





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


Ho a tjhesa.



ABC


Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



t	n	e	o
a	e	u	t
e	o	u	t
t	e	n	u

tamati





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

tapole	terene	tulo
tadima	tumelo	tala



Ha re ngoleng




Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ho a tjhesa.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Tlhaku t





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.






t t

T T




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **t**.




Ha re ngoleng


Tlatsa dikgeo ka **t**.




_onki



_ama_i



_apole



_erene



_ala




se_ulo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


O wele.



ABC

Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



o	p	a	b
o	a	o	d
a	o	b	p
d	o	a	o

ota





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lesapo	bona	opa
lebone	lona	oka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

O

wele.



Boikgathollo

Qoqela motswalle
wa hao ka pale
eo o e boneng
setshwantshong.


1



2




3







Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



O

○




O

○



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku O sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



m _ h _ ma



leb _ ne



m _ r _ ho



m _ sadi



leb _ k _ se




_ ta




Neo o a bina.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nonyana





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

nepa	noka	nonyana
neo	nako	nama



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao o be o ngole lebitso la hao.

Setshwantsho sa ka:



Bukana yaka ya boitsebiso

Lebitso: _____

Sefane: _____


Letsatsi la
tswalo: _____ / _____ / 20 _____

Tlhaku n





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng


Ngololla tlhaku ena.



noha

Nn

nare




n **n**


N **N**




Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.




















Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

n
l
b → oha

noha

loha

boha

n
s
b → oka

b
r
s → ua


e
o
a → ma

Re ya hae



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Kutlo o ya hae.



b	u	p	u
u	b	a	p
d	b	u	b
b	u	p	a





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Kutlo	dula	buka
kula	pula	mmusi



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kutlo	o	ya	hae.
-------	---	----	------




Boikgathollo

Kenya tlhaku u.

Etsa mola o tlohang lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




d _ la
b _ ka
k _ ka
u l _






Ha re ngoleng

Latela matheba ho thusa tlhapi ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





u u

u u



Ha re ngoleng


Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **U**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku **U** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

set_lo




u_

b_ka



lam_n_

k_ka



k_ku



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Mme o lata Ati.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u

galase





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



galase

gauta

Gauteng



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Mme

o

lata

Ati.



Boikgathollo


Etsa setswantsho o bontshe tsela eo o e sebedisang ha o ya sekolong ka mehla.

Tlhaku g





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



galase

Gg



gauta

g g


G G

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku **g** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

_auteng

_alase

_auta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




ABC

Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



b	n	m	b
n	u	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b



bolo



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

bana	Bonolo	bona
besa	bua	buka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.



Bonolo	o	bala	buka.
--------	---	------	-------



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho mme o etse sedikadikwe ditholwaneng kaof ela.





Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.

	 boya	Bb	 bolo
--	----------	-----------	----------




b	b
----------	----------

B	B
----------	----------




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **b**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **b** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



_ula



_ua



_ina



_olo



_ana




_uka

Ka mora nako ya sekolo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng




ABC

Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Yena o raha bolo.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j

yokate





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

yena	yona	yane
yoyo	yokate	leboya



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Yena o raha bolo.



Boikgathollo

Taka mola o yang setshwantshong se nepahetseng.


	thabile
	hlorile
	kgenne
	tshohile

Tlhaku Y



Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



yokate

Y **y**

yoyo




y **y**

Y **y**



Ha re ngoleng

Kgabisa dibopeho tse nang le tlhaku **y** ka mmala o mosehla,
tse nang le tlhaku **g** ka mmala o motala.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **y** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



__aka



__okate




__o__o



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng




ABC

Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Lebala la dipapadi.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dinamune



**Tlotlontswe**

Bala mantswe, mamela medumo.



dipapadi	Dineo	dikolo
dibese	dula	dumedisa

**Ha re ngoleng**Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Lebala	la	dipapadi.
--------	----	-----------

**Boikgathollo**

Etsa mola o tlohang setshwantshong se ka tlase ho fihlela bolong e nepahetseng.



Tlhaku d



Ha re ngoleng

Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.




d	dinamune	dikolobe	

d	
----------	--


D	
----------	--



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **d**.


Ha re ngoleng

d bTlatsa tlhaku dikgeong hore mantswe
a nyale le ditshwantsho. olo ijo inku ieta ipalesa anana



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng




ABC

Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Wena o a hlapa.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

waelese





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

wena	jwang	tawana
wela	watjhe	lewatle



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Wena o a hlapa.




Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao kamoo dipuo a bohehang kateng ha a ya sekolong le ha a tswa sekolong.






Latela matheba moleng.



Ngololla tlhaku ena.




W W

W W



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **W**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **W** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.




_aelese

j_ang

mosu_e



_atjhe




t_eba



r_ala




Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ntate o lokisa zozo.



Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

ZOZO





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kwaZulu Natal	Zuma	zozo
Zimbabwe	Sezulu	zipi



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate o lokisa zozo.



Boikgathollo



Kopanya matheba ho bontsha hore setshwantsho sena ke eng.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Zz



zozo

Z Z

Z Z



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



















Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe le nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



zozo

yoyo




zipi

zozo



buka

bua



kolobe

koloba



boka

bolo



hula

bula



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng




ABC


Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Yena o a bala.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	v
v	r	f	v



vuvuzela



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Yena

o



a

bala.



Boikgathollo

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



leqeeba

d_j

b_l

b_la

b_na

b_na

b_na



a

e

o


i

u




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



V V


V V



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

<u> </u> alase
<u> </u> tja
<u> </u> oloi
<u> </u> u <u> </u> uzela
<u> </u> fate
<u> </u> o <u> </u> o
<u> </u> atiba
<u> </u> weba
<u> </u> atjhe
<u> </u> uta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


Enwa ke mme Hopolang.



ABC


Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

hula





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

hem a	ha ha	ham a
hen o	H opolang	h uku



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Enwa ke mme Hopolang.



Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng ditshwantshong.






Ha re ngoleng

Isa bana ba
sekolo ntlong e
kgubedu.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



hula



Hh

helikopotara




h h

H H



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **h** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



le __ e	__ empe	__ elikopotara
itj __ eba	__ ama	__ ula



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se dumellanang le mantswe a ka mabokoseng.

hasa

hula


hempe

haraka



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng




ABC

Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Fumana sefate.



f	v	z	s
t	t	f	o
c	v	c	f
s	f	t	v

field





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

fumana	fumane	fana
sefate	fela	fepa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.


Fumana

sefate.




Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang setshwantshong.



1



2



3

O dutse sefateng.

Tlhaku f




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



fofa

Ff



folaga


f f

F F



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka ona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **f** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


le __ ielo

ta __ ole

se __ o __ ane

se __ ate

__ ata



Jomo o lokisa baesekele



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Jomo o a lokisa.



y	j	g	y
g	j	g	p
y	a	j	g
u	j	a	j

jeresi





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ja	jala	jela
jewa	mojahi	dijo



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Jomo o a lokisa.



Boikgathollo

Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong, lebenkeleng le renkeng ya ditekesi.



Tlhaku j



Ha re ngoleng

Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

j

t

f

ʈ

g

j

t

j

t

ʈ

f

a

f

d

f

t


b

j



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



ja



Jj

Jonesi:






j j

J J




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



sejana
sejanna



dijo
dijabo




jeme
borotho



jase
dijo



jwang
jela




jeli
jeresi

Nkgono le ntatemoholo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Ntate moholo o
bala koranta.**



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

coke





Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

dijo	kgale	monyane	nkgonon
ntja	koranta	moholo	lemati



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate	moholo	o	bala	koranta.
-------	--------	---	------	----------



Boikgathollo


Bua ka ditshwantsho.



moholo








monyane





Ha re ngoleng

Latela matheba ditshwantshong tse latelang.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



coke



C C

C C




Ha re ngoleng

Seha mantswe le mabitso a qalang ka modumo wa C.



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng




ABC

Medumo


Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Kenang le shebelle pale.



k	r	t	k
t	k	t	r
k	t	d	b
v	r	k	e

katse





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kenang	kokota	kamohelo
kopa	kobo	koba



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kenang le shebelle pale.



Boikgathollo



Etsa setshwantso ka hara TV o re bontshe seo le se shebileng.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Katse

Kk

Kobo

K **k****K** **k**



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




















Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

ku
la
ka
ta

kula

kuka


kuta

ka
tiba
tse
ma

ke
lello
tso
na

ko
pa
lla
ra

Re thusa ntate ho hlatswa dijana




Lapeng leso.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



I	v	u	t
t	I	m	m
m	n	u	I
v	u	I	t





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lapeng	leso	lona
lebala	lena	lane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Lapeng

leso.



Boikgathollo






Etsa sedikadikwe se **sekgubedu** nameng.
 Etsa sedikadikwe se se **putswa** sesepong.
 Etsa sedikadikwe se **setala** tholwaneng.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



leeba






lesiba





Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

 eoto

 ejwe

 ebokose

 ebone

 ebese



Paballo o dilemo di tshelela kajeno



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


Paballo o a keteka.




ABC

Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



p	d	p
a	b	a
d	a	d
a	d	p





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Palesa	pale	pina
pele	fepa	bapala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Paballo o a keteka.



Boikgathollo

Kenya dikerese tse lekanang le dilemo tsa hao kukung ena.



Tlhaku p



Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



pod

Pp

patsi






p p

P P



Ha re ngoleng


Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona ona.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku P sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




_ere



_ene



_ente



_odi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Baja mmoho.



m	y	p
a	g	m
g	m	g
y	d	y

meno





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Mpho	Molemo	mema
madi	mala	mane



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Ba	ja	mmoho.
----	----	--------



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa lapa leno.



ntate

mme

kgaitseidi

abuti

nkgonon





ntatemoholo

Tlhaku m




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



meno

Mm

m **m**
M **M**




Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa mantswe a qalang ka **m** le **n**.**m****n**

Ha re ngoleng

m **n**

Kenya ditlhaku dikgeong hore mantswe a tsamaelane/nyalane le ditshwantsho.

aotooookiokopuolloaaahe

Re hlatswa dijana



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Qeto o qala ho
hlatswa dijana.




Ha re baleng



ABC


Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



q	d	p	d
a	b	q	p
d	q	d	b
q	d	p	q

senqanqane






Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

qela	qolla	qapa
qeta	qala	qoqa



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le
mantswe ana.

Qeto o qala ho hlatswa dijana.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho.





Tlhaku q



Ha re ngoleng


Etsa mola ho tloha setshwantshong se ka letsohong le letshehadi ho ya letsohong le letona ka dintho tse dumellanang.



Bona



Tshwara



Fofonela



Eja




Utlwa



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



qoqa






Ha re ngoleng

Tlotsa setshwantsho ka mebala ho latela
mebala ya dithhaku.



p= q= b= a= d=



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **q** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



o opela



_abana




le_ ephe

Serapa sa diphoofolo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

**Re bona diphoofolo
tse hlaha serapeng.**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



x	v	u	x
a	x	a	x
u	a	v	u
v	d	x	d



X—rei




Tlotlontswé

Bala mantswe, mamela medumo.

nare	tlou
qwaha	tshwene





Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Boikgathollo


Etsa mola o tlohang diphoofolong ho ya malapeng a tsona.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



X → rei




X X






Ha re ngoleng


Bontsha tsela eo ngwanana a e tsamayang ho ya sepetele.




Bukantswe ya ka

A a		N n
B b		O o
C c		P p
D d		Q q
E e		R r
F f		S s
G g		T t
H h		U u
I i		V v
J j		W w
K k		X x
L l		Y y
M m		Z z






Seha moleng o matheba ebe o kgomaretsa bokamorao ba leqephe lena ka morao ho buka ya hao. O etsa phokotho. Mona o ka boloka dintho tseo o di sehileng hore o kgone ha di sebedisa hape.



Dintho tsaka tse sehuweng



botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga

Mantswe a sehetsweng mola:
 Seha dikarete tsa mantswe meleng e entsweng ka matheba.
 A bapise le dikarete tsa mantswe a leqephang la mosebetsi
 le nang le dinomoro. A kgoma etse hodima lentswe le ka
 letsohong le letona.



Ann and Sam.

Amo

Ati.

Seipati

le

Sello

ba

dutse

Ati

o

eme.

Itu

o

a

dumedisa.

Rapelang

le

Refilwe.

Ho

a

tjhesa.

O

wele.

Neo

o

a

bina

Kutlo

o

ya

hae.

Mme

o

lata

Ati.

Bonolo

o

bala

buka.

Yena

o

raha

bolo.

dipapadi.

la

Lebala

7q	Wena	o	a	hlapa.	
83	Fumana		sefate.		sebra.
87	Yena	o	a	bala.	
91	Enwa	ke	mme	Hopolang.	
95	Ntate	o	lokisa	zozo.	
99	Jomo	o	a	lokisa.	hlahah
103	Ntate	moholo	o	bala	tse
107	Kenang	le	shebelle	pale.	diphoofolo
II	Lapeng		leso.		bona
II5	Palballo	o	a	keteka.	diphoofolo
II9	Ba	ja		mmoho.	Re
I23	Qeto	o	qala	ho	hlatswa
					dijana.

